

«Хаас маньыр кыыс» ини-бии бырааттыылар Гримм остуоруйатынан технологической карта

Иитээччи: Павлова Надежда Семеновна

Бөлөх: Бэлэмнэни бөлөх

Көрүнэ: Интегрированной

Тиэмэтэ: Хаас маньыр кыыс остуоруйатынан ыалдьыттааһын

Сыала-соруга:

- Оҕо баҕаран туран үөрэн –көтөн эппиэттиир, чинчийэр интэриэһин үөскэтии, дуоһуйууну биэри;
- Оҕо остуоруйаны билбит билиитин чингэтии;
- бэйэ-бэйэбэ эйэбэс сыһыаны инэри;

Соруктара:

- оҕо билиэн –көрүүн баҕарар, интэриэһиргиир, сэргиир баҕатын сайыннары уонна өйдөөн туһанар сатабылларын үөскэтии.
- Оҕо өйүн-санаатын, тылын сайыннары;
- Оҕо бэйэ-бэйэтигэр убаастабылы, оҕо эппиэттиир кэмигэр тулуйан истэн,бэйэтин эппиэтин хонтуруолланарыгар, сыаналанарыгар иитии;
- Оҕо истэр, өйгө тутар, тургэнник ылынар, болҕомтотун, өйүн санаатын сөпкө толкуйдаан санарар дьобурун сайыннары;

Дьарык иннинээҕи үлэ: Хаас маньыр кыыс остуоруйаны кэпсээһин.

Туттар тэриллэр: хас биирдии оҕоҕо стаканнар, соруудахтаах лиис, таһас сыһа, сымыыт, туус, сахар, колба, воронка, хаас түүтэ, уу, ньуоска

Образовательной областара: Речевое развитие (Тылы сайыннары+ уус уран айымны), Социально-коммуникативное развитие.

Дьайымал тутула	Оҕоҕо үөрүйэби, сатабылы инэри(олохсутуу)	Иитээччи дьайымала	Оҕо дьайымала	Туттуллар тэрил	Бириэмэтэ
Кирири чааһа	Бэйэ-бэйэбэ, дьонно-сэргэбэ убаастабылы, уонна аһыныгас сыһыаны иитии. Дороболоһуу.	Оҕолордуун сэхэргэһии Остуоруйа Истэргитин сөбүлүүтүт дуо?	Оҕолор төгһрүччү олорон иитээччилэрин кытта сэхэргэһэллэр		3 мун
Сүрүн чааһа	д/о “Туох баарын таай”	Хас биирдии оҕоҕо аптаах мөһөөччүк биэрэр. Бу аптаах мөһөөччүккэ оҕолор сөбүлүүр остуоруйаларыттан биирдиилээн	Оҕолор илиилэринэн бигээн, туохха майгыннырын, ойуулаан таайыахтаахтар.	Аптаах мөһөөччүк, туфля, уһун баттах, гном бэргэһэтэ, хаас перота	4 мун

		предметтары таайяхтаахтар. Ини бии бырааттыылар Грим суруйбут остуоруйалара диэн таайаллар			
	Ини бии бырааттыылар Грим остуоруйата “Хаас маньыр кыыс” “Хаас маньыр кыыс” остуоруйатыгар ыалдыттааһын	Хаас маньыр кыыс туһунан остуоруйаны сэхэргэһии. Бу остуоруйаҕа үс чинчийэр киингэ ыалдыттааһын Бастакы чинчийэр киин “Миньигэс кустук” иккис чинчийэр киин “Дьикти танас” Үһүс чинчийэр киин “Аптаах уу” Оҕолор ханнык чинчийэр киингэ баралларын талаллар	Оҕолор остуоруйа ис хоһоонун кылгастык кэпсииллэр, сэхэргииллэр Оҕолор бэйэлэрэ талбыт кииннэригэр кэлэннэр араас дьикти чинчийиилэри схема көмөтүнэн толороллор. Санааларын үллэстэллэр .	Ини бии бырааттыылар Грим портреттара, остуоруйа хартыната. 1 чинчийэр киин сахар, уу, ньуоска, стаканнар, краситель 2 чинчийэр киин уу, туус, сымыыт 3 чинчийэр киин үс араас танас өлбөҕө сиитэс, синтиэтикэлээх танас сыһа	5 мун 15 мун 10 мун
	» Хаас түүтүн чинчийии	Оҕолору 4чинчийэр киингэ ынҕран хаас түүтүн уонна куурусса түүтүн ырытыы. Чинчийэн көрүү.	Оҕолор хаас уонна куурусса түүтүн ырыталлар, ууга хаас түүтэ илийбэт диэн быһаараллар.	Хаас уонна куурусса түүтэ, тэриэккэ, уу	
Түмүк чааһа	Сэхэргэһии	Бүгүн туох сананы биллигит? Тугу сөбүлээтигит?	Оҕолор бэйэлэрин санааларын, тугу сөбүлээбиттэрин этэллэр.		5 мун